

t85_group_3
(TMZyH63Wm6zzCp6ierNR3QsVKXP9LApeUmc)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X1 \in k7_group_3 \\ X0 X2) \Leftrightarrow (r2_group_3 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge (\\ v3_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\ X2 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow ((X0 \in k7_group_3 X1 X2) \Leftrightarrow (\exists X3.(m1_subset_1 \\ X3 (u1_struct_0 X1)) \wedge ((X3 = X0) \wedge (r2_group_3 X1 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((r2_group_3 X0 X1 X2) \wedge (r2_group_3 \\ X0 X2 X3)) \Rightarrow (r2_group_3 X0 X1 X3)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. (\neg(\neg r1_xboole_0 X0 X1) \wedge (\forall X2. \neg(X2 \in \\ X0) \wedge (X2 \in X1))) \wedge (\neg(\exists X2.(X2 \in X0) \wedge (X2 \in X1)) \wedge (r1_xboole_0 \\ X0 X1)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\wedge((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(r2_group_3 X0 X1 X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1_tarski X0 X1)\Leftrightarrow(\forall X2.(X2 \in X0)\Rightarrow(X2 \in X1)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0 = X1)\Leftrightarrow((r1_tarski X0 X1)\wedge(r1_tarski X1 X0)) \quad (7)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow((k7_group_3 X0 X1 = k7_group_3 X0 X2)\Leftrightarrow(\neg r1_xboole_0 (k7_group_3 X0 X1) (k7_group_3 X0 X2))))))$$